

\*\*\*\*\*

Summary of Anomalies:

station info

HO orbit 67519 EGOI data missing	20-MAR-2008 00:00:48.427	-	20-MAR-2008 00:15:19.934	871.50700	[sec]
HO orbit 67520 EGOI data missing	20-MAR-2008 01:42:37.564	-	20-MAR-2008 01:53:25.083	647.51900	[sec]
BE orbit 67521 EGOI data missing	20-MAR-2008 02:58:52.285	-	20-MAR-2008 03:12:17.273	804.98800	[sec]
MM orbit 67521 EGOI data missing	20-MAR-2008 03:37:02.053	-	20-MAR-2008 03:44:04.443	422.39000	[sec]
BE orbit 67522 EGOI data missing	20-MAR-2008 04:39:23.979	-	20-MAR-2008 04:49:05.689	581.71000	[sec]
MM orbit 67522 EGOI data missing	20-MAR-2008 05:19:51.230	-	20-MAR-2008 05:25:37.606	346.37600	[sec]
MM orbit 67523 EGOI data missing	20-MAR-2008 07:01:23.390	-	20-MAR-2008 07:08:27.518	424.12800	[sec]
MA orbit 67524 EGOI data missing	20-MAR-2008 08:03:53.041	-	20-MAR-2008 08:13:12.129	559.08800	[sec]
MM orbit 67525 EGOI data missing	20-MAR-2008 10:22:16.435	-	20-MAR-2008 10:33:36.533	680.09800	[sec]
MA orbit 67525 EGOI data missing	20-MAR-2008 09:41:31.399	-	20-MAR-2008 09:55:12.155	820.75600	[sec]
HO orbit 67526 EGOI data missing	20-MAR-2008 12:11:28.336	-	20-MAR-2008 12:25:18.450	830.11400	[sec]
MA orbit 67526 EGOI data missing	20-MAR-2008 11:22:31.641	-	20-MAR-2008 11:30:54.683	503.04200	[sec]
HO orbit 67527 EGOI data missing	20-MAR-2008 13:50:40.340	-	20-MAR-2008 14:04:56.815	856.47500	[sec]
BE orbit 67528 EGOI data missing	20-MAR-2008 14:15:30.734	-	20-MAR-2008 14:28:54.369	803.63500	[sec]
BE orbit 67529 EGOI data missing	20-MAR-2008 15:58:50.564	-	20-MAR-2008 16:05:54.781	424.21700	[sec]
KS orbit 67530 EGOI data missing	20-MAR-2008 17:46:40.722	-	20-MAR-2008 17:59:43.467	782.74500	[sec]
MA orbit 67531 EGOI data missing	20-MAR-2008 19:21:42.936	-	20-MAR-2008 19:30:34.783	531.84700	[sec]
HO orbit 67532 EGOI data missing	20-MAR-2008 21:54:05.962	-	20-MAR-2008 22:03:28.727	562.76500	[sec]
MM orbit 67532 EGOI data missing	20-MAR-2008 21:59:11.546	-	20-MAR-2008 22:11:45.524	753.97800	[sec]
MA orbit 67532 EGOI data missing	20-MAR-2008 20:57:07.786	-	20-MAR-2008 21:10:47.374	819.58800	[sec]
HO orbit 67533 EGOI data missing	20-MAR-2008 23:29:43.050	-	20-MAR-2008 23:44:02.549	859.49900	[sec]
MM orbit 67533 EGOI data missing	20-MAR-2008 23:39:58.015	-	20-MAR-2008 23:51:42.786	704.77100	[sec]
MA orbit 67533 EGOI data missing	20-MAR-2008 22:42:26.295	-	20-MAR-2008 22:47:40.659	314.36400	[sec]
MS orbit 67526 EGOI data gap	20-MAR-2008 11:25:59.016	-	20-MAR-2008 11:27:03.027	64.011000	[sec]
MI orbit 67522 EGOI data gap	20-MAR-2008 04:07:47.542	-	20-MAR-2008 04:09:15.376	87.834000	[sec]
MI orbit 67522 EGOI data gap	20-MAR-2008 04:16:49.922	-	20-MAR-2008 04:20:19.370	209.44800	[sec]
MI orbit 67528 EGOI data gap	20-MAR-2008 14:58:23.797	-	20-MAR-2008 14:59:44.577	80.780000	[sec]
SG orbit 67521 EGOI data gap	20-MAR-2008 03:17:06.063	-	20-MAR-2008 03:23:42.058	395.99500	[sec]
SG orbit 67528 EGOI data gap	20-MAR-2008 15:44:44.648	-	20-MAR-2008 15:45:45.088	60.440000	[sec]

instrument info

EGOI

1 - no solar calibration available due to the execution of an ERS2 manoeuvre

\*\*\*\*\*

-----  
 GOME Daily Reports Analysis                    20 Mar                    2008  
 -----

Station ID	see above
MPH Product Confidence	OK
SPH Window Information	OK
Command Word Echo Summary	OK
Instrument Status 1A	OK
Instrument Status 1B	OK
Instrument Status 2	OK
Integration Times Channel 1	OK
Co-Adding and Cluster Mode Flags	OK
Integration Times Band 2A	OK
Integration Times Band 2B	OK
Integration Times Band 3	OK
Integration Times Band 4	OK
Scan Mirror Position	>> GOME North Polar View operated
Polarisation Detectors	OK
FPA Temperatures A	OK
FPA Temperatures B	OK
Charge Amp Temperatures	OK
Other Temperatures A	OK
DDHU Temperatures	OK
Optical Bench Temperatures	OK
Other Temperatures B	OK
Calibr. Lamp and Instr. Status 3	OK

Scan Mirror Motor Current	OK
Selected Temperature A	OK
Selected Temperature B	OK
Selected Temperature C	OK
Channel 1 Summation	OK
Channel 2 Summation	OK
Channel 4 Summation	OK
Log pages	OK
331/318 nm Uncal. Line Ratio	OK
Uncal. PMDs as RGB signal	OK
780 nm Uncal. Intensity	OK